

0. SCIAMACHY Daily Report for level 0 products

[0.1 General Info](#)

[0.2 Product Quality Indicators](#)

[0.3 State monitoring](#)

[0.4 ADF monitoring](#)

0.1 General Info

This report contains a daily analysis on parameters extracted from SCIAMACHY level 0 data (The SCI_NL__0P product).

0.1.1 Report summary

The table below shows general characteristics of the data that are included into this report.

Item	Value
Report version	v1.3 20060731
Time of report generation	11MAR2009 07:14:54
Data source version	KSPT_L0/4303-N
Processing scope for products	07MAR2009 00:00:00 to 08MAR2009 00:00:00
Start time of first product within scope	06MAR2009 23:02:22
Stop time of last product within scope	08MAR2009 00:11:12
Total number of level 0 products	16
Number of level 0 products with errors	2


0.1.2 Summary per product

The following table shows a summary for each product used in this report.


#	Product name	Start time	Stop time	Prod err	ISP err sign	ISP miss sign	ISP disc sign	rs sign
0	SCI_NL__OPNPDE20090306_230222_000060352077_00058_36685_8619.N1	06MAR2009 23:02:22	07MAR2009 00:42:58	0	0	0	0	0
1	SCI_NL__OPNPDE20090307_004214_000057392077_00059_36686_8620.N1	07MAR2009 00:42:14	07MAR2009 02:17:53	0	0	0	0	0
2	SCI_NL__OPNPDE20090307_021753_000046592077_00060_36687_8621.N1	07MAR2009 02:17:53	07MAR2009 03:35:32	0	0	0	0	0
3	SCI_NL__OPNPDE20090307_033423_000061602077_00061_36688_8622.N1	07MAR2009 03:34:23	07MAR2009 05:17:03	0	0	0	0	0
4	SCI_NL__OPNPDE20090307_051607_000060912077_00062_36689_8623.N1	07MAR2009 05:16:07	07MAR2009 06:57:39	0	0	0	0	0
5	SCI_NL__OPNPDK20090307_065643_000041002077_00063_36690_0892.N1	07MAR2009 06:56:43	07MAR2009 08:05:03	0	0	0	0	0
6	SCI_NL__OPNPDK20090307_080407_000062162077_00064_36691_0893.N1	07MAR2009 08:04:07	07MAR2009 09:47:43	0	0	0	0	0
7	SCI_NL__OPNPDK20090307_094647_000059672077_00065_36692_0894.N1	07MAR2009 09:46:47	07MAR2009 11:26:14	0	0	0	0	0
8	SCI_NL__OPNPDK20090307_112409_000060352077_00066_36693_0895.N1	07MAR2009 11:24:09	07MAR2009 13:04:45	0	0	0	0	0
9	SCI_NL__OPNPDK20090307_130349_000059672077_00067_36694_0896.N1	07MAR2009 13:03:49	07MAR2009 14:43:16	0	0	0	0	0
10	SCI_NL__OPNPDK20090307_144111_000058682077_00068_36695_0897.N1	07MAR2009 14:41:11	07MAR2009 16:18:59	1	0	1	0	0
11	SCI_NL__OPNPDK20090307_161803_000061002077_00069_36696_0898.N1	07MAR2009 16:18:03	07MAR2009 17:59:43	1	1	0	0	0
12	SCI_NL__OPNPDK20090307_175825_000059952077_00070_36697_0899.N1	07MAR2009 17:58:25	07MAR2009 19:38:20	0	0	0	0	0
13	SCI_NL__OPNPDE20090307_193657_000040452077_00071_36698_8624.N1	07MAR2009 19:36:57	07MAR2009 20:44:21	0	0	0	0	0
14	SCI_NL__OPNPDE20090307_204421_000064662077_00071_36698_8625.N1	07MAR2009 20:44:21	07MAR2009 22:32:08	0	0	0	0	0
15	SCI_NL__OPNPDE20090307_223121_000059922077_00072_36699_8626.N1	07MAR2009 22:31:21	08MAR2009 00:11:12	0	0	0	0	0

0.2 Product Quality Indicators


This section shows information about product quality, currently temperatures.




sciamachy_daily_report_level0_KSPT_L0_4303_N_20090307_0.PNG











sciamachy_daily_report_level0_KSPT_L0_4303_N_20090307_1.PNG



sciamachy_daily_report_level0_KSPT_L0_4303_N_20090307_2.PNG



sciamachy_daily_report_level0_KSPT_L0_4303_N_20090307_3.PNG





0.3 State monitoring

The following section shows a comparison of modelled instrument state (as calculated by the DMOP planning files and using CTI tables to derive state) and the measured state variables from the L0 product (the SCINL0P_SCISOUPAC_state_id variable).

Total number of faults: **46335**

#	Actual time	Actual value	Planned time	Planned value
0	07MAR2009 00:00:00.142586	32	07MAR2009 00:00:00.142586	7
1	07MAR2009 00:00:00.330073	32	07MAR2009 00:00:00.330073	7
2	07MAR2009 00:00:46.205060	7	07MAR2009 00:00:46.205060	32
3	07MAR2009 00:00:46.580073	7	07MAR2009 00:00:46.580073	32
4	07MAR2009 00:00:46.830082	7	07MAR2009 00:00:46.830082	32
5	07MAR2009 00:00:47.080091	7	07MAR2009 00:00:47.080091	32
6	07MAR2009 00:00:47.330059	7	07MAR2009 00:00:47.330059	32
7	07MAR2009 00:00:47.580068	7	07MAR2009 00:00:47.580068	32
8	07MAR2009 00:00:47.830077	7	07MAR2009 00:00:47.830077	32
9	07MAR2009 00:00:48.080085	7	07MAR2009 00:00:48.080085	32
10	07MAR2009 00:00:48.330094	7	07MAR2009 00:00:48.330094	32
11	07MAR2009 00:00:48.580062	7	07MAR2009 00:00:48.580062	32
12	07MAR2009 00:00:48.830071	7	07MAR2009 00:00:48.830071	32
13	07MAR2009 00:00:49.080080	7	07MAR2009 00:00:49.080080	32
14	07MAR2009 00:00:49.330088	7	07MAR2009 00:00:49.330088	32
15	07MAR2009 00:00:49.580057	7	07MAR2009 00:00:49.580057	32
16	07MAR2009 00:00:49.830066	7	07MAR2009 00:00:49.830066	32
17	07MAR2009 00:00:50.080074	7	07MAR2009 00:00:50.080074	32
18	07MAR2009 00:00:50.330083	7	07MAR2009 00:00:50.330083	32
19	07MAR2009 00:00:50.580092	7	07MAR2009 00:00:50.580092	32




sciamachy_daily_report_level0_KSPT_L0_4303_N_20090307_5.PNG

This section gives an analysis of the DMOP execution. The execution is monitored by assigning various activities to timeline sequences found in the DMOP file, and by checking where "NEW" datasets are available in SCI_NL__1P products.

The following plot gives an overview of planned activities and actual state ids in the Level 0 products. The planning is taken from the DMOP files, and interpreted using information from OSDF files.

Bar plot of planned DMOP activities and new calibration data for SCIAMACHY.
 Each row indicates an orbit. A light gray colour indicates the time span of 07MAR2009.
 A medium gray color indicates the time span of available SCI_NL_1P products for this day.
 The remaining colours indicate planned activities and/or special measurements.
 Planned activities are shown on the top half of each row, special measurements on the bottom half.



sciamachy_daily_report_level0_KSPT_L0_4303_N_20090307_6.PNG


0.4 ADF monitoring

This section shows the (variation in) ADFs used for each of the products. It consists of:


- A table showing which ADFs were used for processing (red values indicate that multiple ADFs of the same type were used)
- Various time line plots, one for each ADF, which show when which ADF was used.

If multiple ADFs of a single type were used, these are marked **red** in the table.


Number	ADF
	CN0 (LEVEL_0_CONFIGURATION_FILE)
0	AUX_CN0_AXVPDS20020123_121901_20020101_000000_20200101_000000
	FPO (ORBIT_STATE_VECTOR_FILE)
1	AUX_FPO_AXVPDS20090306_010110_20090305_184401_20090315_201014
2	AUX_FPO_AXVPDS20090307_010111_20090306_195300_20090316_211913





sciamachy_daily_report_level0_KSPT_L0_4303_N_20090307_7.PNG













sciamachy_daily_report_level0_KSPT_L0_4303_N_20090307_8.PNG











Bar plot of planned DMOP activities and new calibration data for SCIAMACHY.
 Each row indicates an orbit. A light gray colour indicates the time span of 07MAR2009.
 A medium gray color indicates the time span of available SCI_NL_1P products for this day.
 The remaining colours indicate planned activities and/or special measurements.
 Planned activities are shown on the top half of each row, special measurements on the bottom half.

